

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 21 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 7935

Radio Corporation of Amerika, New-York, U. S. A.

Poboljšanja, koja se odnose na prijemne sisteme za zračeću energiju.

Prijava od 11. septembra 1928.

Važi od 1. jula 1930.

Traženo pravo prvenstva od 8. novembra 1927. (U. S. A.).

Ovaj se pronačak odnosi na antene za prijem zračećih energija, a naročito na upravljaće antene za prijem signala transmitovanih na vrlo kratkim talasima.

Voljeni tip upravljaće prijemne antene jeste duga horizontalna antena, ali obična antena ovog tipa poznata kao talasna antena, nije podesna za prijem energije kraikog talasa. Teškoća izgleda da je u tome, što veliko srođenje horizontalne dužine antene na kratkim talasnim dužinama čini da horizontalna dužina postaje jednaka sa vertikalnom visinom iznad zemlje, rezultat čega je, da se obično neupravljaće antene afekat može upotrebiti sa upravljućim ili kumulativnim efektom, te se time u veliko kvare upravljaće karakteristike antene.

Po ovom pronalasku energija se skuplja na mnogim poprečnim skupljućim jedinicama i predaje napojnim članovima, koji su na odstojanju za jednu ili više talasnih dužina u pravcu željenog primanja. Fazno pomeranje energije u sabirnim jedinicama približuje se pomeranjima talasa, koji ide kroz prostor i s toga da bi se u pravilnoj fazi sabirala, energija kad se dovodi napojnim članovima potrebno je, da brzina na napojnim članovima bude jednaka brzini talasa u prostoru. Obična transmisiona linija prenosiće energiju sa brzinom koja se vrlo mnogo približava željenoj brzini, ali će dodavanje raspodeljene

poprečne impedance takvoj liniji učiniti da brzina bude manja. Poprečne sabirne jedinice, ako su akordirane, opterećuju liniju kao otpor relativno male vrednosti i otuda mnogo smanjuju brzinu u odnosu prema svetlosnoj brzini, a na opterećenoj liniji.

Da bi se savladala ova teškoća, po pronalasku upotrebljuju se sabirne jedinice visoke impedanse, ali se labavo vezuju jedinice za napojne članove preko visokih impedansa i upotrebljuju se relativno blizoraspoređeni napojni članovi. Impedansa sabirnih žica, može se povećati time, što se one prave od jedne polovine talasne dužine, tako da one nisu akordirane. Sa ovim rasporedom, antena samo jedne talasne dužine, jeste primetno upravljaća da se antene od dve ili tri talasne dužine može podesno upotrebili i čak dati im bolje upravljanje i skupljanje.

Iz činjenica, da napojni članovi, pošto su blizu jedan preko drugog ne skupljaju same primljenu energiju, da promenljiva impedansa, koja sprečava odbijanje, o kojoj će docnije biti reči, ima oblik omorskog otpora i da su poprečna sabirna oruđa neakordirana, pošto im je dužina različita od dužine pravog polutalasa, sledi da antena može efikasno primiti znatne varijacije u frekvencijama t. j. antena nije kritično akordirana. Ovaj se rezultat želi postići i da bi se omogućio prijem što

većeg broja talasnih dužina, potrebno je ograničiti opterećenje, koja poprečna sabirna oruđa daju napojnim članovima pomoću sredstava, drugojačijih nego što je smanjivanje dužine poprečnih parova, jer se proporcionalno smanjivanje dužine za izvesnu datu poprečnicu menja brzo u odnosu na promenu talasne dužine. Stoga se sabirni članovi vezuju za napojne članove pomoću impedansu, koje mogu imati prvenstveno oblik malih radnih kondenzatora. Labavim vezivanjem sabirnih žica za napojne članove na taj način, ovi imaju manji efekat na linijsku brzinu i njihov efekat ostaje mali u prkos znatno većim varijacijama u dužini primljenog talasa.

Da bi se načinila antena jednostavnom u upravljanju, kraj napojne linije, koji je bliži trasmisionoj stanici, vezuje se sa otporom, koji je jednak promenljivoj impedansi linije, koji absorbuje energiju koja dolazi iz suprotnog pravca i time sprečava njeni odbijanje u nazad k prijemniku, koji je vezan za drugi kraj napojne linije. Prijenosna impedansa jednaka je promenljivoj impedansi transmisione linije, koja je opterećena sabirnim napravama.

Promenljiva impedansa na kraju napojnih članova dosta efektivno sprečava skupljanje signala, koji dolaze iz pravca, koji je suprotan željenome, ali će se povratni oslaci pri svem pojaviti isto kao i u slučaju dugo-talasne antene. Da bi se ovo izbeglo upotrebljuje se veći broj antena, koje leže bočno i koje su raspoređene za neparan broj četvrtina talasnih dužina i to prema čelu talasa koji dolazi, tako da rezultujuća fazna suprotnost izazvana nesimetričnim vezivanjem neutrališe neželjene signale, što će biti niže detaljnije opisano.

Ako se želi povećanje oština upravljanja takvog anteskog sistema, onda se veći broj krajnjih antena, ili cik-cak raspoređeni parovi antena, mogu postaviti bočno i vezati zajedno pomoću simetrično razgranatih transmisionih linija.

Pronalazak je potpuni opisan u sledećem uz pripomoć pritoženih nacrta, u kojima:

Sl. 1 pokazuje antenu prostog oblika, a po pronalasku.

Sl. 2 je kriva, koja pokazuje dejstvo dužine transverzale na t. j. trasverzalne poprečne žice njenu impedansu.

Sl. 3 pokazuje upotrebu dvojnih kondenzatora.

Sl. 4 pokazuje upotrebu dvojnih otpornika.

Sl. 5 je izmena u kojoj su sabirna sredstva vezana na red što je bolje nego paralelno.

Sl. 6 pokazuje zamkaste antene u mesto prostih poprečnih žica za sabirna sredstva.

Sl. 7 pokazuje par cik-cak antena.

Sl. 8 pokazuje bočnu kombinaciju cik-cak raspoređenih parova antena.

Iz sl. 1 vidi se par pravih napojnih članova 2 i 4, za koje su vezane poprečne sabirne žice 6. Napojna članovi sami prenosili bi energiju sa brzinom ravnom skoro brzini svjetlosti, međutim sa poprečnim impedansama, povezanim preko linije, brzina je znatno smanjena.

U sl. 2 impedansa poprečne žice pokazana je kao funkcije njene dužine. Nađeno je, da je pri polovini talasne dužine impedansa niska i otporna, pošto je poprečnica akordirana. U tom slučaju poprečnice najviše smanjuju željenu visoku brzinu napojne linije. Skraćivanjem parova njihova se impedansa značno povećava i njihovo dejstvo na linijsku brzinu može se dovesti u dozvoljene granice. Otuda u sl. 1 dužinu svake poprečne žice je znatno manja nego polovina talasne dužine.

Napojni članovi treba da su samo približno jednaki dužini jednog talasa i time, če se se dobiti dobar model upravljanja. Ali ako su dugi koliko dva ili tri tolasne dužine, poboljšava se upravljanje i skupljanje i stoga je bolja kad su duži. Ali ovo vodi potrebi za većim linijskim brzinama, jer dok je brzina oko 80 procenata od brzine svjetlosti dovoljne kad su napojni članovi dugi samo za jednu talasnu dužinu, dotle za brzine od oko 90 do 95 procenata treba antene duge tri do šest talasnih dužina, ako treba da se energije sabirnih članova na krajnjem delu antene dodaju linijskoj energiji a ne da se su protstavljaju.

Kraj prema predavaču zatvoren je otporem 8, koji je ravan promenljivoj impedansi napojnih članova, smatrajućih kao opterećena transmisiona linija, dok se kraj udaljen od predavača vezuje za podesan prijemnik 10.

U sl. 3 raspored je sličan onom koji je pokazan u sl. 1 izuzev što su poprečne sabirne žice 6 vezane za napojne članove 2 i 4 preko malih rednih spojnih kondenzatora. Upotrebom ovih, poprečnice su labavo vezane za napojne članove, tako da se smanjuje efektivno opterećenje. Stoga poprečnice ne mora da se tako mnogo skraćuju. No sa drugog i praktičnijeg gledišta a za datu dužinu poprečnice, antena je podesna za veći okvir primenjenih frekvencijskih.

Sl. 4 je slična sl. 3 izuzev što su mesto spojnih kondenzatora 12 upotrebljeni spojni otvori 14.

U sl. 5 pokazana je izmena, koja je konstruisana da dodaje potencijalno sabirno dejstvo raznih poprečnica na red, pre nego li paralelno, i iz tog razloga su dve polovine poprečnice vezane na obe strane jednog kondenzatora 17 za jedan ili za drugi napojni član. Ovim rasporedom spojini kondenzatori su vezani na red sa linijom i teže da povećaju njenu brzinu.

U tome se sastoji pretpostavka, da su sabirni članovi prosle poprečne žice, ali isti princip, naime ograničenje ili umanjanje dejstva pojedinačnih sabirnih članova na brzinske karakteristike napojnih članova, može se podjednako dobro primeniti i na druge tipove sabirnih članova, na pr. kod zamkaste antene 18 u sl. 6. Ovi su labavo vezani za napojne članove 2 i 4 preko malih spojnih kondenzatora 12.

Već je napred istaknuto, da se uprkos promenljive impedanse 8 može opaziti na prijemniku zaostalo krajnje sabiranje. Da bi se ovo potpuno izbeglo, pribegava se rasporedu pokazanom u sl. 7 u kojoj je par antena 20 i 22, raspoređen relativno bočno ili samo u razmaku za jednu desetinu talasa, dakle razmaknut za četvrtinu talasne dužine prema talasnem frontu približavajućeg se talasa. Napojni članovi imaju zanemarljivu moć skupljanja usled njihovog vrlo blizog linearног rasporeda i slično tome sabirna transmisiona linija 24 ima vanemarljivu moć skupljanja, ali tu postoji fazno pomeranje u kvadratu, koje se vrši preko četvrte talasa dužine, i stoga signali, koji dolaze sa željenog pravca kombinuju se u fazi kod transmisione linije 26, jer je ona vezana na sredini oslog dela linije 24 i zbir signala predaje se prijemniku 10. Međutim energija, koja ide u suprotnom pravcu, dolazi do odgovarajućih delova antene za četvrtinu talasne dužine razmaknuta u fazi, i energija sa antenni 22 trpi drugo četvrt talasno pomeranje pri prelazu drugo četvrt-talasne dužine transmisione linije 24, te se energije kombinuju na faznom pomeranju od  $180^{\circ}$  i neutrališu jedna drugu. Dok je neutralisanje zaostatka odlično samo na jednu talasnu dužinu, dotle je par cik-cak antena tako isto dobar za prijem željenih signala preko pune veličine talasnih dužina tim pre što su signali uvek kombinovani u fazi.

Sl. 8 pokazuje bočni raspored para cik-cak antena. Par 30 i par 32 raspoređeni

su kao i par u sl. 7 i njihovi efekti kombinovani su u fazi preko simetrično razgranatog sistema transmisionih linija, koje obuhvataju liniju 34, 36 i 38 od kojih poslednja vodi prijemniku 10.

#### Patentni zahtevi:

1. Upravljujuća prijemna antena za kratki talas, naznačena parom uzdužnih napojnih članova i izvesnim brojem poprečnih sabirnih žica, koje su vezane za pom. napojne članove, pri čem su sabirne žice manje nego jedan polu talas po dužini, da bi se ograničilo njihovo dejstvo na brzinu toka energije na napojnim članovima.

2. Antena po zahtevu 1, naznačena time, što su napojni članovi relativno blizu jedan uz drugog a sabirne žice se nalaze odmah uz njih na spoljnoj strani.

3. Antena po zahtevu 1 i 2 naznačena time, što su sabirne žice labavo vezane za napojne članove pomoću niza impedansa da bi se dalje dejstvo impedanse sabirnih žica ograničilo na brzinu toka energije po napojnim članovima.

4. Antena po zahtevu 3, naznačena time što su mali radni kondenzatori upotrebljeni kao spojne impedanse.

5. Antena po zahtevu 1—4, naznačena time, što se napojni članovi pružaju u pravcu željenog prijema i vezuje otpor jednak promenljivoj impedansi sistema preko kraja napojnih članova bliže željenoj transmisionoj stanici.


6. Upravljujući prijemni antenski sistem, koji se sastoji iz dve ili više antena po zahtevu 1—5, naznačen time, što su antene postavljene relativno bočno i međusobno povezane transmisionim linijskim sistemom, da bi se njihove energije istofazno kombinovale.

7. Antenski sistem po zahtevu 6, naznačen time, što se pojedinačne antene postavljene relativno bočno i cik-cak za neparan broj četvrt-talasnih dužina u odnosu prema talasnem frontu približavajućeg se talasa, tako da su željeni signali kombinovani kofazno a signali sa suprotnog pravca kombinovani u faznoj suprotnosti,


8. Antenski sistem, po zahtevu 7 naznačen time, što se sastoji iz većeg broja takvih sistema koji su bočno raspoređeni prema talasnem frontu i povezani sistemom transmisionih linija, da bi se njihove energije kofazno kombinovale.




*Fig. 1*



*Fig. 2*



*Fig. 3*



*Fig. 4*






Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

